

Prečišćeni tekst Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici obuhvata sljedeće propise:

- Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici ("Službeni list Crne Gore", br. 063/19 od 18.11.2019),
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici ("Službeni list Crne Gore", br. 053/24 od 07.06.2024), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

## PRAVILNIK

### O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE, NORMATIVIMA I MINIMALNIM STANDARDIMA USLUGA PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI

("Službeni list Crne Gore", br. 063/19 od 18.11.2019, 053/24 od 07.06.2024)

#### Predmet

#### Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za pružanje i korišćenje usluga, normativi i minimalni standardi usluga podrške za život u zajednici.

#### Upotreba rodno osjetljivog jezika

#### Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

#### Korisnici usluga podrške za život u zajednici

#### Član 3

Usluga dnevnog boravka obezbjeđuje se:

- djetetu sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
- mladom licu sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
- djetetu sa problemima u ponašanju;
- a) djetetu čiji roditelj nije u stanju da se o njemu stara;
- odraslom i starom licu; i
- odraslom i starom licu sa invaliditetom.

Usluga pomoć u kući obezbjeđuje se:

- djetetu sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
- djetetu čiji roditelj nije u stanju da se o njemu stara;
- mladom licu sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
- trudnici bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
- samohranom roditelju sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
- odraslom i starom licu; i
- odraslom i starom licu sa invaliditetom.

Usluga stanovanje uz podršku obezbjeđuje se:

- mladom, odraslot i starom licu sa invaliditetom;
- djetetu od 15 do 18 godina života;
- djetetu od 15 do 18 godina života koje je koristilo uslugu smještaja u ustanovu i uslugu porodičnog smještaja - hraniteljstva;
- djetetu sa problemima u ponašanju;
- mladom licu od 18 do 23 godine života;

6) mladom licu od 18 do 23 godine života koje je koristilo uslugu smještaja u ustanovu i uslugu porodičnog smještaja - hraniteljstva; i

7) trudnici i samohranom roditelju sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život.

Usluga svratišta obezbjeduje se:

1) djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja, usvojioca ili staratelja; i

2) odrasloni i starom licu koje je beskućnik.

Usluga personalne asistencije pruža se korisniku lične invalidnine, odnosno dodatka za njegu i pomoć koji je u radnom odnosu, odnosno uključen u sistem visokog obrazovanja, odnosno sistem obrazovanja odraslih.

Usluge iz st. 1 do 5 ovog člana pružaju se i licu kojem je uslijed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

## **Izjava**

### **Član 4**

Prilikom korišćenja usluga podrške za život u zajednici korisnik usluge, odnosno njegov zakonski zastupnik potpisuje izjavu da je saglasan da centar za socijalni rad (u daljem tekstu: Centar) i pružalac usluge dnevног boravka, pomoći u kući, stanovanja uz podršku, svratišta i personalne asistencije može da izvrši uvid u sve podatke od značaja za ostvarivanje ovih usluga u skladu sa Zakonom i propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Sadržina izjave iz stava 1 ovog člana data je na obrascu PU-ZI, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

## **Program pružanja usluge**

### **Član 5**

Pružalac usluge podrške za život u zajednici izrađuje program pružanja usluge koji sadrži: cilj usluge, lica koja mogu biti korisnici usluge, podatke o broju korisnika i broju stručnih radnika i saradnika, teritoriju na kojoj se pruža usluga, način rada, planiranje, aktivnosti za pružanje konkretne usluge i radno vrijeme.

## **Standardi za uslugu dnevni boravak**

### **Član 6**

Pružalac usluge dnevног boravka obezbjeđuje:

- 1) odgovarajući prostor;
- 2) materijalne uslove;
- 3) obrok i održavanje lične higijene i higijene prostora;
- 4) sigurno okruženje; i
- 5) razvoj potencijala korisnika i osnaživanje korisnika.

Usluga dnevni boravak pruža se najmanje 20, a najviše 40 sati nedeljno.

## **Prostor za uslugu dnevni boravak**

### **Član 7**

Prostor u kome se pruža usluga dnevног boravka treba da je u naseljenom mjestu, da ima priključak na električnu, vodovodnu, kanalizacionu i telefonsku mrežu, obezbijeđeno grijanje i provjetravanje i podove od neklizajućeg materijala.

Prostor iz stava 1 ovog člana treba da ima dnevni boravak, radni prostor i kupatilo, odnosno toalet i najmanje 5m<sup>2</sup> površine po korisniku.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, prostor u kojem se pruža usluga dnevног boravka djeci iz člana 3 stav 1 tač. 3 i 3a ovog pravilnika treba da ima najmanje 3 m<sup>2</sup> površine po korisniku.

## **Materijalni uslovi za uslugu dnevni boravak**

### **Član 8**

Dnevni boravak treba da ima: potreban broj mjesta za sjedenje, televizor, pribor za društvene igre, opremu za obavljanje radno-okupacionih aktivnosti, zidni sat i kalendar.

Kupatilo, odnosno toalet treba da budu opremljeni odgovarajućom opremom.

Radni prostor treba da bude opremljen odgovarajućom opremom za zaposlene.

## **Obezbeđivanje obroka i održavanje higijene**

### **Član 9**

Pružalac usluge dnevnog boravka korisniku obezbjeđuje najmanje dva obroka dnevno, sredstva za održavanje lične higijene i pomoć pri održavanju lične higijene, oblačenju i svlačenju.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako korisnik uslugu dnevnog boravka koristi do 20 sati nedeljno, pružalac usluge dnevnog boravka obezbjeđuje mu najmanje jedan obrok dnevno.

Pružalac usluge iz stava 1 ovog člana održava higijenu prostora u kome se pruža usluga dnevni boravak.

Korisnici, u skladu sa svojim sposobnostima, aktivno učestvuju u održavanju lične higijene i higijene prostora u kome se pruža usluga dnevni boravak.

## **Sigurno okruženje za uslugu dnevni boravak**

### **Član 10**

Pružalac usluge dnevnog boravka korisniku obezbjeđuje procedure o:

- 1) primjeni neophodnih mјera u cilju sprječavanja korisnika od povrјedivanja, samopovrјedivanja i nanošenja materijalne štete;
- 2) sigurnosti i bezbjednosti djece za vrijeme boravka u dnevnom boravku;
- 3) mјerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu da ugroze bezbjednost i život korisnika;
- 4) posjetama i sprječavanju ulaska neovlašćenih lica;
- 5) načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti; i
- 6) proceduru postupanja po pritužbama korisnika.

## **Razvoj potencijala i osnaživanje korisnika za uslugu dnevni boravak**

### **Član 11**

Pružalac usluge dnevnog boravka u skladu sa karakteristikama, kapacitetima i potrebama korisnika obezbjeđuje jednu ili više aktivnosti:

- 1) podršku u izgradnji i održavanju pozitivnih odnosa sa odraslim, starim licima i djecom;
- 2) organizovanje radno-okupacionih, odnosno edukativnih aktivnosti, koje podstiču razvoj novih znanja i vještina;
- 3) razvijanje metoda rada koji ohrabruju učestvovanje korisnika u aktivnostima u zajednici;
- 4) organizovanje slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;
- 5) organizovanje prigodnih kulturno-zabavnih sadržaja u okviru dnevnog boravka;
- 6) podršku u socijalnoj inkluziji;
- 7) razvoj vještina za prepoznavanje i rješavanje problema;
- 8) razvoj komunikacionih vještina; i
- 9) razvoj vještina i znanja potrebnih za život u zajednici.

## **Stručni radnici i saradnici za uslugu dnevni boravak**

### **Član 12**

Pružalac usluge dnevnog boravka treba da ima:

- 1) za djecu i mlada lica sa smetnjama i teškoćama u razvoju koji koriste uslugu do 20 sati nedeljno-jednog stručnog radnika i jednog saradnika na deset korisnika;
- 2) za djecu i mlada lica sa smetnjama i teškoćama u razvoju koji koriste uslugu od 21 do 40 sati nedeljno-dva stručna radnika i jednog saradnika na deset korisnika, a na svakih novih pet korisnika jednog stručnog radnika, odnosno na svakih novih deset korisnika jednog saradnika;
- 3) za djecu sa problemima u ponašanju koja koriste uslugu do 20 sati nedeljno-jednog stručnog radnika na deset korisnika i jednog saradnika na 15 korisnika;

- 4) za djecu sa problemima u ponašanju koja koriste uslugu od 21 do 40 sati nedeljno-dva stručna radnika na deset korisnika i jednog saradnika na svakih 15 korisnika, a na svakih novih pet korisnika jednog stručnog radnika;
- 5) za djecu čiji roditelji nijesu u stanju da se o njima staraju - jednog stručnog radnika i jednog saradnika na 30 korisnika, a na svakih novih 15 korisnika jednog stručnog radnika i jednog saradnika;
- 6) za odrasla i stara lica - jednog stručnog radnika i jednog saradnika na 30 korisnika, a na svakih novih 15 korisnika jednog stručnog radnika i jednog saradnika;
- 7) za odrasla i stara lica sa invaliditetom - jednog stručnog radnika i dva saradnika na deset korisnika, a na svakih novih deset korisnika jednog stručnog radnika, odnosno na svakih novih pet korisnika jednog saradnika.

### **Standardi za uslugu pomoć u kući**

#### **Član 13**

Pružalac usluge pomoć u kući obezbeđuje:

- 1) odgovarajući prostor;
- 2) sigurno okruženje; i
- 3) razvoj potencijala korisnika i osnaživanje korisnika.

### **Prostor za uslugu pomoć u kući**

#### **Član 14**

Pružalac usluge pomoć u kući treba da ima radni prostor za zaposlene koji je opremljen odgovarajućom opremom.

Prostor iz stava 1 ovog člana treba da je u naseljenom mjestu, da ima priključak na električnu, vodovodnu, kanalizacionu i telefonsku mrežu i obezbijeđeno grijanje i provjetravanje.

### **Razvoj potencijala i osnaživanje korisnika za uslugu pomoć u kući**

#### **Član 15**

Pružalac usluge pomoć u kući u skladu sa karakteristikama, kapacitetima i potrebama korisnika obezbeđuje jednu ili više aktivnosti:

- 1) nabavku hrane, pomoć pri pripremi obroka i hranjenju;
- 2) pomoć pri kretanju;
- 3) pomoć pri održavanju lične higijene i higijene prostora;
- 4) pomoć pri grijanju prostora;
- 5) pomoć pri nabavci štampe i knjiga i plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl;
- 6) posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga za održavanje stana i uređaja za domaćinstvo; i
- 7) nabavku ljekova i odvođenje na ljekarske preglede.

### **Sigurno okruženje za uslugu pomoć u kući**

#### **Član 16**

Pružalac usluge pomoć u kući korisniku obezbeđuje proceduru o:

- 1) načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti; i
- 2) proceduru postupanja po pritužbama korisnika.

### **Stručni radnici i saradnici za uslugu pomoć u kući**

#### **Član 17**

Pružalac usluge pomoć u kući treba da ima:

- 1) za djecu i mlada lica sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla i stara lica sa invaliditetom kojima je, u skladu sa ovim pravilnikom, potrebna podrška prvog ili drugog stepena - jednog stručnog radnika na svakih 20 korisnika i jednog saradnika na svaka dva korisnika;

- 2) za djecu čiji roditelji nijesu u stanju da se o njima staraju, trudnice bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život, samohrane roditelje sa djecom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život i odrasla i stara lica - jednog stručnog radnika za procjenu potreba korisnika i jednog saradnika na svakih deset korisnika.

Stručni radnik koordinira radom saradnika.

Saradnik za pružanje usluge pomoći u kući može biti angožavan u radu najviše 40 sati nedeljno.

### **Standardi za uslugu stanovanje uz podršku**

#### **Član 18**

Pružalac usluge stanovanja uz podršku obezbeđuje:

- 1) odgovarajući prostor;
- 2) materijalne uslove;
- 3) smještaj u skladu sa uzrastom i polom korisnika;
- 4) sigurno okruženje; i
- 5) razvoj potencijala korisnika i osnaživanje korisnika.

### **Prostor za uslugu stanovanje uz podršku**

#### **Član 19**

Prostor u kome se pruža usluga stanovanje uz podršku treba da je u gradskom području, da ima priključak na električnu, vodovodnu, kanalizacionu i telefonsku mrežu, obezbijedeno grijanje i provjetravanje i podove od neklizajućeg materijala.

Prostor iz stava 1 ovog člana treba da se nalazi u stanu, odnosno kući i treba da ima sobe za korisnike, dnevni boravak, kuhinju sa prostorom za ručavanje i kupatilo.

Prostor iz stava 1 ovog člana, u kome se pruža usluga stanovanje uz podršku korisnicima iz člana 3 stav 3 tačka 1 ovog pravilnika treba da ima prostor za boravak zaposlenih.

Prostor iz stava 1 ovog člana treba da ima najmanje  $15\text{ m}^2$  površine po korisniku.

U stanu, odnosno kući može biti smješteno najviše četiri korisnika.

### **Materijalni uslovi za uslugu stanovanje uz podršku**

#### **Član 20**

Soba za korisnike treba da ima za svakog korisnika: radni sto sa stolicom, krevet opremljen odgovarajućom posteljinom, noćni ormarić, stonu lampu i garderobni ormar sa policom koji ima mogućnost zaključavanja.

Dnevni boravak treba da ima: potreban broj mjesta za sjedenje, televizor, računar i klima uređaj.

Kuhinja i prostor za ručavanje treba da budu opremljeni odgovarajućom opremom.

Kupatilo treba da bude opremljeno odgovarajućom opremom.

Prostor za boravak zaposlenih treba da ima potreban broj kreveta i ormar sa mogućnošću zaključavanja.

### **Smještaj u skladu sa uzrastom i polom korisnika za uslugu stanovanje uz podršku**

#### **Član 21**

Smještaj u sobi za korisnike obezbeđuje se za najviše dva korisnika.

Korisnicima različitog pola obezbeđuje se smještaj u različitim sobama.

Korisnicima koji su u bračnoj, odnosno vanbračnoj zajednici smještaj se obezbeđuje u istoj sobi.

### **Sigurno okruženje za uslugu stanovanje uz podršku**

#### **Član 22**

Pružalac usluge stanovanje uz podršku korisniku obezbeđuje procedure o:

- 1) primjeni neophodnih mjera u cilju sprječavanja korisnika od povrjeđivanja, samopovrjeđivanja i nanošenja materijalne štete;
- 2) sigurnosti i bezbjednosti djece za vrijeme korišćenja usluge stanovanje uz podršku;

- 3) mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu da ugroze bezbjednost i život korisnika;
- 4) posjetama i sprječavanju ulaska neovlašćenih lica;
- 5) načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti; i
- 6) proceduru postupanja po pritužbama korisnika.

### **Standardi za uslugu stanovanje uz podršku**

#### **Član 23**

Pružalač usluge stanovanje uz podršku u skladu sa karakteristikama, kapacitetima i potrebama korisnika obezbjeđuje jednu ili više aktivnosti:

- 1) podršku u uspostavljanju i održavanju kontakata sa licima važnim za korisnika;
- 2) organizovanje radno-okupacionih i edukativnih aktivnosti;
- 3) razvijanje vještina koje se odnose na pripremu obroka, održavanje lične higijene i higijene prostora, vođenje domaćinstva, održavanje stana i staranje o ličnim stvarima;
- 4) podršku u razvoju samostalnosti u doноšenju odluka i preuzimanju odgovornosti;
- 5) podršku u ostvarivanju prava iz oblasti socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i drugih usluga u zajednici;
- 6) podršku, odnosno pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, obrazovnih, sportskih i drugih potreba;
- 7) podršku u sticanju i razvoju vještina potrebnih za pronalaženje i zadržavanje zaposlenja ili radnog angažovanja (dokvalifikacija, prekvalifikacija); i
- 8) pomoć u profesionalnoj orijentaciji i obrazovanju.

### **Stručni radnici i saradnici za uslugu stanovanje uz podršku**

#### **Član 24**

Pružalač usluge stanovanje uz podršku treba da ima:

- 1) za mlada, odrasla i stara lica sa invaliditetom kojima je potrebna podrška do osam sati dnevno-jednog stručnog radnika na svakih 12 korisnika i jednog saradnika na svaka dva korisnika;
- 2) za mlada, odrasla i stara lica sa invaliditetom kojima je potrebna podrška 24 sata dnevno-jednog stručnog radnika na svakih 12 korisnika i četiri saradnika na svakih četiri korisnika;
- 3) za djecu od 15 do 18 godina života, odnosno djecu od 15 do 18 godina života koja su koristila uslugu smještaja u ustanovu i uslugu porodičnog smještaja - hraniteljstva - dva stručna radnika na svakih 12 korisnika i dva saradnika na svakih 12 korisnika;
- 4) za djecu sa problemima u ponašanju - jednog stručnog radnika na svakih 12 korisnika i jednog saradnika na svaka četiri korisnika;
- 5) za mlada lica od 18 do 23 godine života, odnosno mlada lica od 18 do 23 godine života koja su koristila uslugu smještaja u ustanovu i uslugu porodičnog smještaja - hraniteljstva - jednog stručnog radnika na svakih 12 korisnika i jednog saradnika na svakih 12 korisnika;
- 6) za trudnice i samohrane roditelje sa djecom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život - jednog stručnog radnika na svakih 12 korisnika.

### **Priprema korisnika za uslugu stanovanje uz podršku**

#### **Član 25**

Priprema korisnika za uslugu stanovanje uz podršku obuhvata:

- 1) razgovor i osnaživanje za prihvatanje promjene, u skladu sa njegovim uzrastom;
- 2) informisanje o načinu života u stanu, odnosno kući i mjestu stanovanja;
- 3) upoznavanje sa resursima lokalne zajednice; i
- 4) upoznavanje sa drugim korisnicima.

U pripremi korisnika može da učestvuje njegov zakonski zastupnik i druga lica važna za korisnika.

### **Standardi za uslugu svratište**

#### **Član 26**

Pružalac usluge svratište obezbjeđuje:

- 1) odgovarajući prostor;
- 2) materijalne uslove;
- 3) obezbjeđivanje obroka i održavanje lične higijene i higijene prostora; i
- 5) sigurno okruženje.

### **Prostor za uslugu svratište**

#### **Član 27**

Prostor u kome se pruža usluga svratište treba da je u naseljenom mjestu, da ima priključak na električnu, vodovodnu, kanalizacionu i telefonsku mrežu, obezbijeđeno grijanje i provjetravanje i podove od neklizajućeg materijala.

Prostor iz stava 1 ovog člana treba da ima prostor za ručavanje, radni prostor za zaposlene i kupatilo.

### **Materijalni uslovi za uslugu svratište**

#### **Član 28**

Prostor za ručavanje treba da ima stolove i stolice.

Radni prostor treba da bude opremljen odgovarajućom opremom za zaposlene.

Kupatilo treba da bude opremljeno odgovarajućom opremom.

### **Obezbeđivanje obroka i održavanje higijene**

#### **Član 29**

Pružalac usluge svratišta korisniku obezbjeđuje:

- 1) jedan obrok dnevno;
- 2) sredstva za održavanje lične higijene;
- 3) posredovanje u nabavci odjeće i obuće; i
- 4) održavanje higijene prostora.

### **Sigurno okruženje za uslugu svratište**

#### **Član 30**

Pružalac usluge svratišta korisniku obezbjeđuje procedure o:

- 1) primjeni neophodnih mjera u cilju sprječavanja korisnika od povrjeđivanja, samopovrjeđivanja i nanošenja materijalne štete;
- 2) sigurnosti i bezbjednosti djece za vrijeme korišćenja usluge svratište;
- 3) mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu da ugroze bezbjednost i život korisnika;
- 4) sprječavanju ulaska neovlašćenih lica;
- 5) načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti; i
- 6) proceduru postupanja po pritužbama korisnika.

### **Razvoj potencijala i osnaživanje korisnika za uslugu svratište**

#### **Član 30a**

Pružalac usluge svratišta u skladu sa karakteristikama, kapacitetima i potrebama korisnika obezbjeđuje jednu ili više aktivnosti:

- 1) podršku u uspostavljanju i održavanju kontakata sa licima važnim za korisnika;
- 2) jačanje ličnih kapaciteta korisnika usluge, razvoj vještina za prepoznavanje i rješavanje problema i osnaživanje za prihvatanje promjene;
- 3) razvijanje metoda rada koji ohrabruju učestvovanje korisnika u aktivnostima u zajednici;
- 4) podršku u razvijanju vještina koje se odnose na održavanje lične higijene;
- 5) podršku u ostvarivanju prava iz oblasti socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i drugih usluga u zajednici.

## **Stručni radnici i saradnici za uslugu svratište**

### **Član 31**

Pružalac usluge svratište treba da ima najmanje jednog stručnog radnika i jednog saradnika.

### **Prostor za uslugu personalne asistencija**

### **Član 32**

Pružalac usluge personalne asistencije treba da ima radni prostor za zaposlene koji je opremljen odgovarajućom opremom.

Prostor iz stava 1 ovog člana treba da je u naseljenom mjestu, da ima priključak na električnu, vodovodnu, kanalizacionu i telefonsku mrežu i obezbijedeno grijanje i provjetravanje.

### **Aktivnosti usluge personalne asistencije**

### **Član 33**

Pružalac usluge personalne asistencije korisniku obezbjeđuje:

- 1) pomoć pri održavanju lične higijene i higijene prostora;
- 2) nabavku hrane, pripremu obroka i pomoć pri hranjenju;
- 3) pomoć pri oblačenju i svlačenju;
- 4) pomoć pri podizanju, premještanju i kretanju unutar i izvan korisnikovog prostora, radnog mjesta i mjesta gdje se odvijaju društvene i obrazovne aktivnosti i korišćenju prevoza;
- 5) pomoć pri korišćenju zdravstvenih usluga i korišćenju i održavanju ortopedskih pomagala;
- 6) pomoć pri komunikaciji; i
- 7) pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, obrazovnih, sportskih i drugih potreba.

## **Stručni radnici i saradnici za uslugu personalne asistencije**

### **Član 34**

Pružalac usluge personalne asistencije treba da ima najmanje jednog stručnog radnika.

Neposrednu uslugu personalne asistencije pruža saradnik - personalni asistent.

Jedan personalni asistent, po pravilu, pruža uslugu za jednog korisnika.

Personalni asistent ne može da bude srodnik u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva i srodnik u pobočnoj liniji do trećeg stepena.

Personalni asistent angažovan je u radu sa jednim korisnikom, najmanje 20 a najviše 40 sati nedjeljno.

### **Određivanje stepena podrške**

### **Član 35**

Pružalac usluga podrške za život u zajednici određuje stepen podrške za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i lica sa invaliditetom.

Stepen podrške određuje se u odnosu na:

- 1) sposobnost neposredne brige o sebi; i
- 2) učestvovanje u aktivnostima života u zajednici.

### **Stepeni podrške**

### **Član 36**

Podrška prvog stepena pruža se korisniku koji nije sposoban da se samostalno brine o sebi i uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici zbog čega mu je potrebno fizičko prisustvo i kontinuirana pomoć drugog lica.

Podrška drugog stepena pruža se korisniku koji može da brine o sebi i da se uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici uz fizičko prisustvo i pomoć drugog lica.

Podrška trećeg stepena pruža se korisniku koji može da brine o sebi i da se uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici uz nadzor i podršku drugog lica.

Podrška četvrtog stepena pruža se korisniku koji može samostalno, odnosno uz podsjećanje da obavlja sve životne aktivnosti.

## **Individualni plan rada sa korisnikom**

### **Član 37**

Pružalac usluge izrađuje individualni plan rada sa korisnikom na osnovu individualnog plana usluga Centra, odnosno ugovora o korišćenju usluge u roku od 15 dana od dana prijema korisnika.

Ako korisnik koristi uslugu na osnovu rješenja Centra, u izradi individualnog plana iz stava 1 ovog člana učestvuje Centar, pružalac usluge, korisnik odnosno njegov zakonski zastupnik, članovi njegove porodice i druga lica važna za korisnika.

Ako korisnik koristi uslugu na osnovu ugovora o korišćenju usluge u izradi individualnog plana iz stava 1 ovog člana učestvuje pružalac usluge, korisnik odnosno njegov zakonski zastupnik, članovi njegove porodice i druga lica važna za korisnika.

Sadržina individualnog plana iz stava 1 ovog člana data je na obrascu PU-IPR, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

## **Ponovni pregled**

### **Član 38**

Ponovni pregled vrši se u skladu sa rokovima iz individualnog plana rada sa korisnikom, najmanje jednom u šest mjeseci.

Na osnovu rezultata ponovnog pregleda sačinjava se izvještaj o korisniku i zaključak na obrascima PU-IK i PU-ZPP, koji čine sastavni dio ovog pravilnika.

## **Izvještavanje o korisniku**

### **Član 39**

Pružalac usluga podrške za život u zajednici izvještava Centar o korisniku u rokovima utvrđenim individualnim planom rada sa korisnikom.

## **Interna evaluacija**

### **Član 40**

Pružalac usluge najmanje jednom godišnje sprovodi evaluaciju kvaliteta pruženih usluga, koja uključuje ispitivanje korisnika, članova njegove porodice i drugih lica važnih za korisnika.

## **Evidencija**

### **Član 41**

Pružalac usluga podrške za život u zajednici vodi evidenciju o korisnicima na obrascu PU-EK, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Pored evidencije iz stava 1 ovog člana, pružalac usluge stanovanje uz podršku vodi evidenciju o isplati novčanih sredstava i ličnim stvarima korisnika, na obrascima PU-ENS i PU-ELS, koji čine sastavni dio ovog pravilnika.

## **Dosije korisnika**

### **Član 42**

Za svakog korisnika formira se Dosije korisnika.

U Dosije korisnika ulazu se zahtjevi, rješenja i drugi podaci o korisniku najkasnije 30 dana od dana otvaranja rada na slučaju.

Omot Dosjea korisnika dat je na obrascu PU-D, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

## **Knjiga dnevnih dogadaja**

### **Član 43**

Pružalac usluge podrške za život u zajednici vodi knjigu dnevnih događaja na obrascu PU-KDD, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

## Knjiga aktivnosti na osiguranju bezbjednosti

### Član 44

Pružalac usluge podrške za život u zajednici vodi knjigu aktivnosti na osiguranju bezbjednosti korisnika na obrascu PU-KB, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

## List praćenja

### Član 45

Pružalac usluge podrške za život u zajednici vodi list praćenja na obrascu PU-LP, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

## Prestanak važenja

### Član 46

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici ("Službeni list CG", br. 30/15 i 15/18).

## Stupanje na snagu

### Član 47

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

## NAPOMENA IZDAVAČA:

Priloge koji su sastavni dio ovog propisa možete pogledati ovdje.